

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



# education

---

Department:  
Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **NATIONAL SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITE YA 12**

**SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)**

**PAMPIRI YA 3 (P3)**

**PUDUNGWANA 2009**

**MEMORANDAMO**

**MATSHWAO: 100**

**Memorandamo ona o na le maqephe a 15.**

**KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO**

<b>Makgetha a ho lekanyetsa</b>	<b>Kgato 7 E babatsehang</b>	<b>Kgato 6 Phihlello e kgabane</b>	<b>Kgato 5 Phihlello e ntle</b>	<b>Kgato 4 Phihlello e mahareng</b>	<b>Kgato 3 Phihlello e fofo</b>	<b>Kgato 2 karolwana feela</b>	<b>Kgato 1 Ha ho phihlello</b>
	<b>80 – 100%</b>	<b>70 – 79%</b>	<b>60 – 69%</b>	<b>50 – 59%</b>	<b>40 – 49%</b>	<b>30 – 39%</b>	<b>0 – 29%</b>
<p><b>DIKAHARE LE MORALO:</b> Tlhophiso ya mohopolo le dintlha, tshekatsheko ya sehlooho, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshhehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Sehlooho se sekasekwa ka botlalo le ka ho phethahala.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e babatsehang.</p> <p>- Bopaki ke bo hlakileng ba hore moralo ke lebisang tlhahisong ya moqoqo o babatsehang.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshhehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle haholo.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e ntle haholo.</p> <p>- Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka bokgabane.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshhehetsang hangata ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e ntle.</p> <p>- Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka tsela e ntle e kgotso-fatsang.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshhehetsang ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo ka tsela e kgotso-fatsang.</p> <p>- Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle ho kgotsofatsang.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemi-setso, maemo le sebopeho ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka tsela e amohelehileng.</p>	<p>-Mehopolo le dintlha tse e tshhehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang, ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>- Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka bokgo-ni bo lekaneng.</p> <p>-Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo lekaneng.</p> <p>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o lebelletsweng.</p>	<p>- Dintlha tse tshhehetsang ke tse haellang, tse kgodisang hanyenyane feela, mme ha se ka nako tsohle di hlahiswang ka nepo.</p> <p>-Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka bo-kgoni bo haellang haholo.</p> <p>- Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo haellang.</p> <p>- Bopaki ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o lebelletsweng bo fokola haholo.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshhehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgolweha ka bothata bo boholo.</p> <p>- Sehlooho se utlwiswa ka tsela e fashetseng kapa ha a se utlwiswe.</p> <p>- Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bnofokodi bo boholo haholo.</p> <p>- Bopaki ke bo haellang haholo ba hore moralo o ka lebisang tlhahisong ya tema e lebelletsweng.</p>
<b>MATSHWAO: 30</b>	<b>24 – 30</b>	<b>21 – 23½</b>	<b>18 – 20½</b>	<b>15 – 17½</b>	<b>12 – 14½</b>	<b>9 – 11½</b>	<b>0 – 8½</b>

<b>Makgetha a ho lekanyetsa</b>	<b>Kgato 7 E babatsehlang</b>	<b>Kgato 6 Phihlello e kgabane</b>	<b>Kgato 5 Phihlello e ntle</b>	<b>Kgato 4 Phihlello e mahareng</b>	<b>Kgato 3 Phihlello e fofo</b>	<b>Kgato 2 karolwana feela</b>	<b>Kgato 1 Ha ho phihlello</b>
	<b>80 – 100%</b>	<b>70 – 79%</b>	<b>60 – 69%</b>	<b>50 – 59%</b>	<b>40 – 49%</b>	<b>30 – 39%</b>	<b>0 – 29%</b>
<p><b>PUO LE SETAELE MMOHO LE TEKLOBOTJHA:</b> Tlotlontswe, dibopeho le mefuta ya dipolelo, dipolelo tsa bohlae, mopeleto, matshwao a puo le kelohloko e hlokolosi ya puo.</p> <p>Rejisetara/setaele, sehala, ela hloko baamohedi ba ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ho latela ditlhokeho.</p>	<p>- Ha ho diphoso mope-letong, mme matshwao a puo a sebedisitse ka nepahalo le ka ho phethahala.</p> <p>- Bopaki bo hlakileng ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p>	<p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle haholo ya matshwao a puo.</p> <p>- Bopaki bo hlakileng ba hore tema yohle e leko-tse botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p>	<p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle ya matshwao a puo.</p> <p>- Bopaki bo batlang bo hlakileng ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le se-phetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p>	<p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo ka bokgo-ni bo kgotsofatsang.</p> <p>- Bopaki ke bo kgotsofatsang ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p>	<p>- Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo empa di sa ame moelelo.</p> <p>- Bopaki bo seng bokae ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohe-di ba ditaba mmoho le maemo.</p>	<p>Diphoso tsa mopeleto di ngata; matshwao a puo a sebediswa ka tsela e rothofatsang moelelo.</p> <p>- Bopaki bo a fokola ba hore tema yohle e leko-tse botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p>	<p>- Diphoso tse totobetseng tsa mopeleto le tshebe-diso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo.</p> <p>- Ha ho bopaki kapa ke bo haellang haholo ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo. Ho boima ho e utlwisisa.</p>
<b>MATSHWAO A: 15</b>	<b>12 – 15</b>	<b>10½ – 11½</b>	<b>9 – 10</b>	<b>7½ – 8½</b>	<b>6 – 7</b>	<b>4½ – 5½</b>	<b>0 – 4</b>
<p><b>SEBOPEHO:</b> Popeho ya diratswana; selelekela, qetelo le bolelele bo hlokehang/ loketseng.</p>	<p>- Diratswana tse phethahetseng, tse hokahaneng ka tsela e hlakileng ka dinako tsohle.</p> <p>- Selekela le qetelo tse baba-tsehlang haholo tse dumellanang le mosebetsi.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng..</p>	<p>- Diratswana tse ntle haholo tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako.</p> <p>- Selekela le qetelo tse ntle tse dumellanang le mosebetsi.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng.</p>	<p>- Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako.</p> <p>- Selekela le qetelo tse ntle tse dumellanang le mosebetsi.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng.</p>	<p>- Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwalang.</p> <p>- Selekela le qetelo tse ntle ka tsela e kgotsofatsang, ho latela mosebetsi.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng.</p>	<p>- Kelohloko e seng kae diratswaneng mmoho le ho hokahana ha tsona ka tsela e lekaneng.</p> <p>- Selekela le qetelo tse kgotsofatsang, ho latela mosebetsi.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng.</p>	<p>- Diratswana tse haellang tse batlang di hloka kgokahano.</p> <p>- Selekela se haellang le qetelo e sa phethahalang.</p> <p>- O batla o le molelele/ mokgutshwane.</p>	<p>- Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kapa o ngola diratswana ka bokgoni bo haellang haholo.</p> <p>- Selekela se haellang haholo le qetelo e foko-lang haholo.</p> <p>- O molelele/ mokgutshwane haholo.</p>
<b>MATSHWAO A: 5</b>	<b>4 – 5</b>	<b>3½</b>	<b>3</b>	<b>2½</b>	<b>2</b>	<b>1½</b>	<b>0 – 1</b>

**Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:**

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le moralo	30	DM =
Puo, setaele le tekolobotjha	15	PST =
Sebopeho	05	Seb. =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>50</b>	

**Ditaelo ho motshwayi:**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela.
- Ho tshwaya ke maikutlo a motshwayi. Sheba boiphihlelo ba mohlahlobuwa mme o fane ka matshwao dintlheng tse nepahetseng le ha ebe ha o dumellane le tsona.
- Sebedisa ruburiki eo o e fuweng ho tshwaya moqoqo. Ruburiki e arotswe dikarolo tse tharo (A: Moqoqo, B: Tema ya kgokahano e telele le C: Tema ya kgokahano e kgutshwane).
- Motshwayi o eletswe ho phetla buka ya mohlahlobuwa pele a ka tshwaya ho hlokomela moo mohlahlobuwa a kgwaditseng teng pele a ngola moqoqo.
- Motshwayi a hlokomele hore ha mohlahlobuwa a sebedisitse pene e le nngwe/e tshwanang bakeng sa ho hlaola diphoso, a ananele boiteko boo.
- Motshwayi a hlokomele hore ha mohlahlobuwa a ngotse moralo wa ditaba tse isang tlhahisong ya moqoqo, a nehwe matshwao ka sekala sa (1 - 5). Empa ha mohlahlobuwa a sa ngola moralo kapa moralo o sa phethahala a amohuwe matshwao ka sekala sa (1 - 5).

**Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:**

- Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:  
ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tsela e latelang  
Batshwayi ba sebedise matshwao a latelang:
  - / bakeng sa ho arola mantswa a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
  - — ,+ bakeng sa ho kopanya mantswa a arohantsweng empa a ngola a kopane;
  - **mn** bakeng sa mongolo (*orthography*) o fosahetseng;
  - **mp** bakeng sa sa mopeleto o fosahetseng;
  - **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
  - **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
  - <sup>^</sup> bakeng sa lentswe kapa karolwana e siilweng dipakeng tsa mantswa a mang.
  - // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

## KAROLO YA A: MOQOQO

### POTSO YA 1

#### 1.1 **Baithuti dikolong ba lokela ho phenyekollwa** *Moqoqo o sa tshehetseng lehlakore* (Discursive)

- Mofuta ona wa moqoqo ha o nke lehlakore mme sepheo sa wona ke ho nehelana ka maikutlo a lekanang mahlakoreng a mabedi a kang.
- Mohlahlobuwa a lekole mahlakore ka bobedi a sehlooho se hlahoswang ebe o nehelana ka dintlha tse tshehetsang le tse hanyetsanang a sa tshehetse lehlakore lefe kapa lefe.
- Mohlahlobuwa a ka fihlela qeto e itseng pheletsong ya moqoqo, empa a sa kgethe lehlakore le tse kgahlanong di lokela ho lekalekana hantle le ho sekasekwa ka tekano ha mohlahlobuwa a ntse a ngola moqoqo.

#### 1.2 **Nke ke ka lebala tsa ona mokete!** *Moqoqo wa phetelo* (Narrative)

- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tse etsahetseng.
- O ka ngolwa ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Moqoqo ona boholo o tla sebedisa lekgathe lefetile.

#### 1.3 **Tseo ke di labalabellang bophelong kamora Kereiti ya 12** *Moqoqo wa boimamelo/tebisa maikutlo* (Reflective)

- Moqoqong wa boimamelo mongodi o nahanisisa ntlha e itseng mme o nehelana ka maikutlo le mehopollo eo e leng ya hae.
- Moqoqo ona o tla nka lehlakore.
- Mehopollo/menahano/maikutlo a hlahiswang a lokela ho pepesa nnete mme a bontshe ho ba le seabo ha mongodi.

#### 1.4 **Na diphoofolo di na le ditokelo?** *Moqoqo wa kang/ngangisano* (Argumentative)

- Moqoqo ona ke wa kang kapa wa ngangisano.
- Mohlahlobuwa o lokela ho bontsha ntlhakemo ya hae kapa mohopollo o itseng.
- Mohlahlobuwa o lokela ho hlahisa lehlakore le ho le ntshetsa pele mme a tshehetsa le ho sireletsa lehlakore la hae.
- Ntlhakemo ya mongodi e lokela ho hlaka ka nako tsohle.

#### 1.5 **Tsietsi eo banana ba hwebang ka mebele ba iphumanang ba le ho yona** *Moqoqo o hlahosang* (Descriptive)

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o hlahosa ho hong ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlahoswang ka tsela e hlakileng.
- Ho ka hlahoswa motho (maemo ao a iphumaneng a kene ho ona) kapa ho hong ho itseng.

#### 1.6 **'Mabaka a ho nama a lefu la HIV le AIDS Afrika Borwa** *Moqoqo o pepesang ditaba/dintlha* (Expository)

- Ona ke moqoqo o pepesang dintlha/ditaba.
- Moqoqong ona ho fetiswa/hlahisa dintlha kapa tlhahisoleseding ka tsela e utlwahalang.
- Ona ke moqoqo wa dintlha oo ho ona mongodi a hlahosang kapa a nehelanang ka dintlha ka tsela e otlolohileng e bontshang tatelano.
- Moqoqo o pepesang dintlha o ngolwa ka tlasa dipatlisiso tse matla mme dintlha di tshehetswa ka bopaki le ka dipalopalo.

**1.7 le 1.8 Ho hlalosa ha ditshwantsho**

- Moqoqong ona bahlahlobuwa ba lekodisa setshwantsho mme ha ba qetile ba ngola moqoqo oo ba hlalolang kapa ba phetang ka se etsahalang.
- Motshwayi a hlokomele hore mohlahlobuwa a ka ngola mofuta ofe kapa ofe wa moqoqo ho ya ka moo a tla hlalolang setshwantsho ka teng.

**KAROLO YA B: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**

<b>Makgetha a ho lekanyetsa</b>	<b>Kgato 7 E babatsehang</b>	<b>Kgato 6 Phihlello e kgabane</b>	<b>Kgato 5 Phihlello e ntle</b>	<b>Kgato 4 Phihlello e mahareng</b>	<b>Kgato 3 Phihlello e fofo</b>	<b>Kgato 2 karolwana feela</b>	<b>Kgato 1 Ha ho phihlello</b>
	<b>80 – 100%</b>	<b>70 – 79%</b>	<b>60 – 69%</b>	<b>50 – 59%</b>	<b>40 – 49%</b>	<b>30 – 39%</b>	<b>0 – 29%</b>
<p><b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO:</b> Tlhophiso ya mohopolo le dintlha, tshekatsheko ya sehlooho, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba.</p> <p>Matshwao a sebopeho, diratswana, selelekela le qetelo (moo di hlokehang); bolelele bo loketseng.</p>	<p>- Dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Kgokahano e phethahetseng ya dikahare le mehopolo, dintlha tsohle di tshhetsa sehlooho.</p> <p>- Moralo o entswe ka bottlalo ka tsela e babatsehang.</p> <p>- Kutlwisiso e phethahe-seng ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- O sebedisitse melao yohle e hlokehang ya sebopeho ka tsela e phethahetseng.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwa-rellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se manollwa ka bottlalo mme dintlha tsohle di a se tshhetsa.</p> <p>- Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang.</p> <p>- Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho ka tsela e ntle haholo.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang boholo ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema boholo e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se sekasekilwe mme boholo ba dintlha bo tshhetsa sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho ka tsela e kgotsofatsang.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang, tse batlang di tshwa-rella mme di bopilwe ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le meho- polo ho lekaneng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo amohelehileng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho ka kutlwisiso e lekaneng.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le meho-polo ka tsela e mahareng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>- O na le kutlwisiso e mahareng ya ditlhokeho tsa sebopeho, dikgeo mona le mane.</p>	<p>- Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang ho se hokae, mme ha se ka nako tsohle di bopi-lweng ka tshwanele.</p> <p>- Kgokahano e seng kae feela ya dintlha le mehopolo. Ke dintlha tse seng kae tse tshhetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe.</p> <p>- O haellwa ke kutlwisiso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema.</p> <p>Sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho ka tsela e foko-lang.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgolweha ka bothata haholo.</p> <p>- Tema ha e bontshe kgokahano ya dintlha le mehopolo. Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fasohetseng.</p> <p>- Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo haella haholo.</p> <p>- Kutlwisiso ya ditlhokeho le mofuta wa tema e batle-hang di haella haholo.</p> <p>- Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeho.</p>
<b>MATSHWAO A: 18</b>	<b>14½ – 18</b>	<b>13 – 14</b>	<b>11 – 12½</b>	<b>9 – 10½</b>	<b>7½ – 8½</b>	<b>5½ – 7</b>	<b>0 – 5</b>



Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 Karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p><b>PUO LE SETAELE MMOHO LE TEKLOBOTJHA:</b> Tlotlontswe, dibopeho le mefuta ya dipolelo, dipolelo tsa bohale, mopeleto, matshwao a puo le kelohlolo e hlokolosi ya puo.</p> <p>Rejisetara/setaele, sehalo, ela hloko baamohedi ba ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ho latela ditlhokeho.</p>	<p>- Tshebediso e phethahetseng ya tlotlontswe, le kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso e babatsehang, e nepahetseng le e bontshang boiqapelo ya mefutafuta e batsi mmoho le dibopeho tsa dipolelo.</p> <p>- Rejisetara le sehalo di sebedisitswe ka bokgoni bo babatsehang, setaele se hlakileng sa hae.</p> <p>- Ha ho diphoso mopeletong, mme matshwao a puo a sebedisitswe ka nepahalo le ka ho phethahala.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng</p>	<p>- Tshebediso e ntle ha-holo ya tlotlontswe, kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso ya mefu-tafuta e batsi le dibope-ho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetseng.</p> <p>- Rejisetara le sehalo se-bedisitswe hantle haho-lo mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle haholo ya matshwao a puo.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng.</p>	<p>- Tshebediso e ntle ya tlotlontswe, kgetho ya ma-ntswa e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso ya mefutafuta e batlang e le batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e batlang e nepahetseng.</p> <p>- Rejisetara le sehalo di sebedisitswe hantle, mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle ya matshwao a puo.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng</p>	<p>- Tshebediso e kgotsofatsang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo bo seng bokae.</p> <p>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsofatsang empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang.</p> <p>- Rejisetara le sehalo se-bedisitswe ka tsela e kgotsofatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo ka bokgoni bo kgotsofatsang.</p> <p>- Bolelele bo batla bo nepahetseng.</p>	<p>- Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswe, kgetho ya ma-ntswa ka boiqapelo bo bonnyane.</p> <p>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo tse tlwaelehileng.</p> <p>- Rejisetara, sehalo le setaele di sebedisitswe ka tsela e foofo feela, e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng.</p> <p>- Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo empa di sa ame moelelo.</p> <p>- Bolelele bo kgutshwane haholo.</p>	<p>- Tshebediso e haellang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswa e haellang.</p> <p>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang, o sebedisa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo.</p> <p>- Rejisetara, sehalo le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo haellang ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tsa mopeleto di ngata; matshwao a puo a sebe-diswa ka tsela e rothofatsang moelelo.</p> <p>- Bolelele bo kgutshwane haholo.</p>	<p>- Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswe, kgetho e haellang ya mantswa a bontshang boiqapelo.</p> <p>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafallwa ke ho sebedisa dibopeho le mefuta ya dipolelo.</p> <p>- Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara, sehalo le setaele tse loketseng, kapa ho ikutlwahatsa.</p> <p>- Diphoso tse totobetseng tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo.</p> <p>- Bolelele bo kgutshwane haholoholo</p>
<b>MATSHWAO A: 12</b>	<b>10 – 12</b>	<b>8½ – 9½</b>	<b>7½ – 8</b>	<b>6 – 7</b>	<b>5 – 5½</b>	<b>4 – 4½</b>	<b>0 – 3½</b>

(Sekala sa ho aba matshwao – ditema tsa kgokahano tse telele)

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, moralo le sebopoho Puo, setaele le teklobotjha	18 12	DMS = PST =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>30</b>	

- Motshwayi a hlokomela hore ha mohlalobuwa a ngotse moralo wa ditaba tse isang tlhahisong ya moqoqo, a nehwe matshwao ka sekala sa (1 - 2). Empa ha mohlalobuwa a sa ngola moralo kapa moralo o sa phethahala a amohuwe matshwao ka sekala sa (1 - 2).

## KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANYO TSE TELELE

### POTSO YA 2

#### 2.1 **Lengolo le semmuso** Lengolo la tletlebo.

- Diaterese tse pedi – ya mongodi le ya Lefapha la tsa Selehae.
- Tumediso – Motho eo lengolo le yang ho yena, mohlala, Mohlomphehi/Monghadi.
- Sehlooho sa ditaba.
- Ditaba.
- Phethelo/qetelo.
- Puo e be e hlakileng mme mongodi a tobe taba.

#### 2.2 **Boroutjhara**

Ena ke tlhahisoleseding e sebedisetswang ho bapatsa sebaka, sehlahiswa kapa tshebeletso e itseng.

- Lebitso la sebaka/sehlahiswa/tshebeletso le lokela ho hlaka.
- Sebaka moo sebakatswa se fumanehang teng.
- Kgohedi bathong e lokela ho hlahella boroutjhareng.
- Ditshebeletso tse fumanehang sebakeng se bapatswang di lokela ho totobala.
- Ditefello tsa sebakatswa, le ditshebeletso di hlahelle.
- Nomoro ya mohala wa motho ya ka fanang ka tlhahisoleseding e batsi.

#### 2.3 **Metsotso**

- Ho qalwe ka lebitso la mokgatlo (lebotso le ka hlahiswa ka kgutsufatso/akronimi kappa ka botlalo), letsatsi, sebaka, nako.
- Ebe ho latela dintlha tse 4 kapa tse 5 tse tlwaelehileng, ho nto latela dintlha tse 3 tse ntjha.

Mohlala: *Pulo le kamohelo*

: *Ba teng le ba siyo*

: *Metsotso ya kopano e fetileng*

: *Tse tswang metsotsong*

: *Ditaba tse ntjha* (1) Thuso e fumawang ho borakgwebo

(2) Polokeho ya dikgutsana

(3) **Ntlha ya mohlahlobuwa**

*Ho kwala* lebitso la mongodi

- Ditaba tsa metsotso di nyallane le lenanetsamaiso.
- Ho kwalwa ha kopano ho hlake qetellong ya metsotso.
- Puo ho sebediswe e nepahetseng.

#### 2.4 **Tlaleho/pehelo/raporoto**

- Dikahare di lokela ho utlwahala hore di bolela ka se bonweng.
- Tlaleho e lokela ho toba taba.
- Dintlha e lokela ho ba tse nepahetseng ebile ho ena le bopaki ba ditaba.

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

- Dintlha tsa bohlokwa di hlake.
- Ditaba di totobale di nyallane le se tlalehwang mme di kgolehe.
- Puo ho sebediswe e nepahetseng.
- E kenyeletse letsatsi le nako eo diketsahalo di etsahetseng ka lona ekasitana le lebitso la motlalehi wa ditaba.

**KAROLO YA C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**

<b>Makgetha a ho lekanyetsa</b>	<b>Kgato 7 E babatsehang</b>	<b>Kgato 6 Phihlello e kgabane</b>	<b>Kgato 5 Phihlello e ntle</b>	<b>Kgato 4 Phihlello e mahareng</b>	<b>Kgato 3 Phihlello e foofo</b>	<b>Kgato 2 karolwana feela</b>	<b>Kgato 1 Ha ho phihlello</b>
	<b>80 – 100%</b>	<b>70 – 79%</b>	<b>60 – 69%</b>	<b>50 – 59%</b>	<b>40 – 49%</b>	<b>30 – 39%</b>	<b>0 – 29%</b>
<p><b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO:</b> Tlhophiso ya mohopolo le dintlha, tshekatsheko ya sehlooho, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba.</p> <p>Matshwao a sebopoho, diratswana, selelekela le qetelo (moo di hlokehang); bolelele bo loketseng.</p>	<p>- Dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Kgokahano e phethahetseng ya dikahare le mehopolo, dintlha tsohle di tshehetsa sehlooho.</p> <p>- Moralo o entswe ka botlalo ka tsela e babatsehang.</p> <p>- Kutlwisiso e phethahetseng ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- O sebedisitse melao yohle e hlokehang ya sebopoho ka tsela e phethahetseng.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwa-rellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se manollwa ka botlalo mme dintlha tsohle di a se tshehetsa.</p> <p>- Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang.</p> <p>- Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopoho ka tsela e ntle haholo.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang boholo ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema boholo e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se sekasekilwe mme boholo ba dintlha bo tshehetsa sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopoho ka tsela e kgotsofatsang.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang, tse batlang di tshwa-rella mme di bopilwe ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopolo ho lekaneng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo amohelehileng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopoho ka kutlwisiso e lekaneng.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le meho-polo ka tsela e mahareng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>- O na le kutlwisiso e mahareng ya ditlhokeho tsa sebopoho, dikgeo mona le mane.</p>	<p>- Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang ho se hokae, mme ha se ka nako tsohle di bopi-lweng ka tshwanelo.</p> <p>- Kgokahano e seng kae feela ya dintlha le mehopolo. Ke dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe.</p> <p>- O haellwa ke kutlwisiso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema.</p> <p>Sebedisitse melao e hlokehang ya sebopoho ka tsela e fokolang.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgolweha ka bothata haholo.</p> <p>- Tema ha e bontshe kgokahano ya dintlha le mehopolo. Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fashohetseng.</p> <p>- Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo haella haholo.</p> <p>- Kutlwisiso ya ditlhokeho le mofuta wa tema e batle-hang di haella haholo.</p> <p>- Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopoho.</p>
<b>MATSHWAO A: 12</b>	<b>10 – 12</b>	<b>8½ – 9½</b>	<b>7½ – 8</b>	<b>6 – 7</b>	<b>5 – 5½</b>	<b>4 - 4½</b>	<b>0 – 3</b>

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e fofo	Kgato 2 Karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p><b>PUO LE SETAELE MMOHO LE TEKLOBOTJHA:</b> Tlotlontswe, dibopeho le mefuta ya dipolelo, dipolelo tsa bohale, mopeleto, matshwao a puo le kelohloko e hlokolosi ya puo.</p> <p>Rejisetara/setaele, sehalo, ela hloko baamohedi ba ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloho ho latela ditlhokeho.</p>	<p>- Tshebediso e phethahetseng ya tlotlontswe, le kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso e babatsehang, e nepahetseng le e bontshang boiqapelo ya mefutafuta e batsi mmoho le dibopeho tsa dipolelo.</p> <p>- Rejisetara le sehalo di sebedisitswe ka bokgoni bo babatsehang, setaele se hlakileng sa hae.</p> <p>- Ha ho diphoso mopeletong, mme matshwao a puo a sebedisitswe ka nepahalo le ka ho phethahala.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng</p>	<p>- Tshebediso e ntle haholo ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso ya mefutafuta e batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetseng.</p> <p>- Rejisetara le sehalo se-bedisitswe hantle haho-lo mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle haholo ya matshwao a puo.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng.</p>	<p>- Tshebediso e ntle ya tlotlontswe, kgetho ya ma-ntswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso ya mefutafuta e batlang e le batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e batlang e nepahetseng.</p> <p>- Rejisetara le sehalo di se-bedisitswe hantle, mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle ya matshwao a puo.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng</p>	<p>- Tshebediso e kgotsofatsang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo bo seng bokae.</p> <p>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsofatsang empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang.</p> <p>- Rejisetara le sehalo se-bedisitswe ka tsela e kgo-tsofatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo ka bokgoni bo kgotsofatsang.</p> <p>- Bolelele bo batla bo nepahetseng.</p>	<p>- Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswe, kgetho ya ma-ntswe ka boiqapelo bo bonnyane.</p> <p>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo tse tlwaelehileng.</p> <p>- Rejisetara, sehalo le se-taele di sebedisitswe ka tsela e fofo feela, e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng.</p> <p>- Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo empa di sa ame moelelo.</p> <p>- Bolelele bo kgutshwane haholo.</p>	<p>- Tshebediso e haellang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e haellang.</p> <p>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang, o sebedisa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo.</p> <p>- Rejisetara, sehalo le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo haellang ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tsa mopeleto di ngata; matshwao a puo a sebe-diswa ka tsela e rothofatsang moelelo.</p> <p>- Bolelele bo kgutshwane haholo.</p>	<p>- Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswe, kgetho e haellang ya mantswe a bontshang boiqapelo.</p> <p>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafallwa ke ho sebedisa dibopeho le mefuta ya dipolelo.</p> <p>- Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara, sehalo le setaele tse loketseng, kapa ho ikutlwahatsa.</p> <p>- Diphoso tse totobetseng tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo.</p> <p>- Bolelele bo kgutshwane haholoholo.</p>
<b>MATSHWAO A: 8</b>	<b>6½ – 8</b>	<b>6</b>	<b>5 – 5½</b>	<b>4 - 4½</b>	<b>3½</b>	<b>2½ - 3</b>	<b>0 – 2</b>

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya ditema tse kgutshwane –

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, moralo le sebopeloho	12	DM
Puo, setaele le teklobotjha	08	PST
<b>Matshwao ohle</b>	<b>20</b>	

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20**  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 100**

- Motshwayi a hlokomele hore ha mohlalobuwa a ngotse moralo wa ditaba tse isang tlhahisong ya moqoqo, a nehwe matshwao ka sekala sa (1 -2). Empa ha mohlalobuwa a sa ngola moralo kapa moralo o sa phethahala a amohuwe matshwao ka sekala sa (1 - 2).

**ELA HLOKO:**

Ntle le tataiso ena eo ho nehelanweng ka yona ka hodimo (ha ho tshwauwa ditema tsa Kgokahano, tse telele le tse kgutshwane) bahlahlobi ba lekodisise hantle sebopeho (ho ya ka mofuta wa tema). Sebopeho se fapana ho tloha temeng e nngwe ho isa ho e nngwe. Ho etsa mohlala ha moithuti a hlahisitse le ho nehelana ka lengolo la semmuso, mohlahlubi o lokela ho tadima sebopeho se nang le aterese tse pedi, tumedisso, sehlooho sa ditaba le mmele o bopilweng ka bokgabane le ka tshwanelo, mmoho le phethelo e nepahetseng.

Memorandamong ona ho nehelawe ka tataiso ho ya ka dipotso (mefuta ya ditema tse lokelang ho hlahiswa ke baithuti) tse botsitsweng pampiring ena.

## **KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANYO TSE KGUTSHWANE**

### **POTSO YA 3**

#### **3.1 Phousetara**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola phousetara ka ditaba tsa pitso.
- Phousetara e shebehe e le leqephe le leholo le sephara.
- Phousetara e lokela ho ba le sehlooho se tla hohela ba tla tla pitsong.
- Dipolelo di lokelwa ho ngola ka tsela ya dintlha.
- Puo e tla sebediswa e lokela ho kgothalletsa hore setjhaba se tle pitsong.
- Ditshwantsho ha di hloka hore mofuteng ona wa phousetara.

#### **3.2 Karete ya memo**

- Sebopeliso e be se hlakileng hore ke sa memo.
- Ditaba di hohele mmadi.
- Ditaba di tobe ntlha eo ho buuwang ka yona.
- Sepheo sa memo se hlake.
- Letsatsi, sebaka le nako di hlake.

#### **3.3 Ditshupiso ... (directions)**

- Ke tema e hlahisang dintlha tse hlakileng tseo mongodi a hlahisang ditshupiso.
- Ditshupiso di lokela ho hlaka mme di ngolwe ka tatellano.
- Ditshupiso di lokela ho tloha boemelong ba dibese ho kena khampaneng.
- Ditshupiso di totobatse matshwao a tsela, meaho le tse ding.

#### **3.4 Ditaello**

- Ke tema e fanang ka ditaello tse tobileng tsa ho etsa ntho e itseng (tsa ho pheha papa).
- Ditaello di lokela ho hlaka mme di ngolwe ka tatellano.
- Ditaello di lokela ho tloha qalehong ya ho pheha papa ho fihla qetellong, moo papa e seng e loketse ho ka jewa.